FEET PHO OATE 12-12-00 WARD HOW WAS AND THE CONTROL OF THE CLAMS - NALOK NALOK NETTER IN NECHOLICAT مع ډهروه oec. ‱. **440.** ₩0. occ. OEr. oo. oα KO. óα. ₩O. દદ e et প্র €0 eī ଖ 6( ĸ æ : -18 **Z**0 6 **Z8** EL .61 - 41 U 16. <1 11. Q1 \$ • ·46 66. 

ĺ